

# **Medunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije<sup>1</sup>**

Države članice ove Konvencije,

*smatrajući* da se Povelja Ujedinjenih nacija zasniva na principima dostojanstva i jednakosti svih ljudi i da su se države članice obavezale da djeluju, zajedno i posebno, u saradnji sa Organizacijom, radi postizanja jednog od ciljeva Ujedinjenih nacija, tj. da razvijaju i podstiču opšte i stvarno poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve, bez obzira na rasu, pol, jezik ili veru,

*smatrajući* da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima proklamuje da se svi ljudi rađaju slobodni i jednak po dostojanstvu i pravima i da se svako može korisiti svim pravima i svim slobodama navedenim u njoj, bez ikakve razlike, naročito s obzirom na rasu, boju ili nacionalno porijeklo,

*smatrajući* da su svi ljudi jednak pred zakonom i da imaju pravo na podjednaku zakonsku zaštitu od svake diskriminacije i svakog podsticanja na diskriminaciju,

*imajući* u vidu da su Ujedinjene nacije osudile kolonijalizam i svako vršenje segregacije i diskriminacije koje ga prate, u bilo kom obliku i na bilo kom mestu da postoje, i da je Deklaracija o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima od 14. decembra 1960. godine (rezolucija 1514 (V) Generalne skupštine) potvrdila i svečano proklamovala potrebu njegovog brzog i bezuslovnog okončanja,

*smatrajući* da Deklaracija Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije od 20. novembra 1963. godine

(rezolucija 1904 (XVIII) Generalne skupštine) svečano potvrđuje potrebu brzog ukidanja svih oblika i svih pojava rasne diskriminacije u svim djelovima svijeta i obezbjeđenja razumijevanja i poštovanja dostojanstva ljudske ličnosti,

---

<sup>1</sup> Usvojena i otvorena za potpisivanje i ratifikovanje ili pristupanje rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2106A (XX) od 21. decembra 1965. godine. Stupila na snagu 4. januara 1969. u skladu sa članom 19.

"Službeni list SFRJ" (Međunarodni ugovori) br. 6/1967.



*ubijedene* da je svaka doktrina o superiornosti zasnovanoj na razlici između rasa naučno lažna, za osudu sa moralne tačke gledišta i socijalno nepravedna i opasna i da ništa ne bi moglo opravdati, ma gdje to bilo, rasnu diskriminaciju, ni teoretski ni praktično,

*ponovo potvrđujući* da diskriminacija među ljudima po osnovu rase, boje ili etničkog porijekla predstavlja smetnju prijateljskim i miroljubivim odnosima među narodima i da može da naruši mir i bezbjednost među narodima, kao i skladnu koegzistenciju građana iste države,

*ubijedene* da je postojanje rasnih prepreka nesaglasivo s idealima svakog ljudskog društva,

*zabrinute* pojavama rasne diskriminacije koje još postoje u nekim krajevima svijeta, kao i politikama vlada koje se zasnivaju na rasnoj superiornosti ili mržnji, kao što su politika aparthejda, segregacije ili odvajanja,

*riješene* da preduzmu sve potrebne mjere radi brzog ukidanja svih oblika svih pojava rasne diskriminacije i da spriječe i da se bore protiv rasističkih doktrina i prakse kako bi pomogle razumijevanje među rasama i izgradile međunarodnu zajednicu oslobođenu svih oblika rasne segregacije i diskriminacije,

*imajući* u vidu Konvenciju o diskriminaciji u oblasti zapošljavanja i zanimanja, koju je Međunarodna organizacija rada usvojila 1958. godine, i Konvenciju o borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvjete, koju je usvojila Organizacija ujedinjenih nacija za prosvjetu, nauku i kulturu 1960. godine,

Želeći da sprovedu u život načela navedena u Deklaraciji Ujedinjenih nacija o ukidanju svi obika rasne diskriminacije i da obezbijede što je moguće brže usvajanje praktičnih mera u tom cilju. sporazumjeli su se o sledećem:



## **PRVI DIO**

### **Član 1.**

1. U ovoj konvenciji izraz "rasna diskriminacija" odnosi se na svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva koji se zasniva na rasu, boji, precima, nacionalnom ili etničkom poreklu i koje ima za cilj ili za rezultat da naruši ili da ugrozi priznavanje, uživanje ili vršenje, podjednakim uslovima, ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkoj, privrednoj, socijalnoj, kulturnoj ili bilo kojoj drugoj oblasti javnog života.
2. Ova Konvencija ne primjenjuje se na razlikovanja, isključivanja, ograničavanja ili davanja prvenstva koje primjenjuje država članica Konvencije na svoje državljane i lica koja nijesu njeni državljeni.
3. Nijedna odredba ove Konvencije ne može se tumačiti kao da na bilo koji način narušava zakonske odredbe država članica Konvencije u pogledu državljanstva ili prijema u državljanstvo, pod uslovom da ove odredbe ne prave razlike u odnosu na neku posebnu narodnost.
4. Posebne mjere, donijete jedino radi obezbjeđivanja odgovarajućeg napretka izvesnih rasnih ili etničkih grupa ili lica kojima je neophodna zaštita koje mogu da budu potrebne radi garantovanja, uživanja i ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda pod jednakim uslovima, ne smatraju se kao mjere rasne diskriminacije, pod uslovom da nemaju za rezultat održanje različitih prava za razne rasne grupe i da se ne održavaju na snazi kad se postignu ciljevi radi kojih su ove mjere bile preuzete.

### **Član 2.**

1. Države članice osuđuju rasnu diskriminaciju i obavezuju se da svim odgovarajućim sredstvima i bez odlaganja sprovode politiku koja teži da ukine svaki oblik rasne diskriminacije i da pomaže razumijevanje između svih rasa, i u tom cilju:
  - a) svaka država članica obavezuje se da ne počini nikakvo djelo rasne diskriminacije ili ne vrši rasnu diskriminaciju protiv lica, grupe

lica ili ustanova, kao i da postupa tako da se sve javne

- vlasti i javne nacionalne i lokalne ustanove pridržavaju ove obaveze;
- b) svaka država članica obavezuje se da ne podstiče, brani ili podržava rasnu diskriminaciju koju sprovodi bilo kakvo lice ili organizacija;
  - c) svaka država članica treba da preduzme efikasne mjere radi ponovnog razmatranja nacionalne i lokalne vladine politike i izmjene, ukidanja ili poništenja svakog zakona i svakog propisa koji ima za cilj da zavede rasnu diskriminaciju ili da je ustali tamo gdje ona postoji;
  - d) svaka država članica treba da svim odgovarajućim sredstvima, uključujući, ukoliko to okolnosti zahtijevaju, i zakonske mjere, zabrani rasnu diskriminaciju koju sprovode lica, grupe ili organizacije, kao i da je okonča;
  - e) svaka država članica obavezuje se da pomaže, u datom slučaju, višerasne integracionističke organizacije i pokrete i druga sredstva radi ukidanja prepreka između rasa, kao i da se borи protiv svega što teži da ojača rasnu podelu.

2. Države članice će preduzeti, ako okolnosti to zahtijevaju, u socijalnoj, ekonomskoj, kulturnoj i ostalim oblastima, posebne i konkretnе mjere za odgovarajuće obezbjeđivanje razvoja ili zaštite izvjesnih rasnih grupa i pojedinaca koji pripadaju ovim grupama radi garantovanja, pod uslovima jednakosti, punog ostvarenja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ove mjere ne mogu ni u kom slučaju imati za rezultat održanje nejednakih ili različitih prava za razne rasne grupe, kad se postignu ciljevi zbog kojih su ove mjere bile preduzete.

### **Član 3.**

Države članice osuđuju posebno rasnu segregaciju i apartheid i obavezuju se da na teritorijama pod svojom jurisdikcijom sprečavaju, zabranjuju i ukidaju svaku praksu ove prirode.

### **Član 4.**

Države članice osuđuju svaku propagandu i sve organizacije koje vođene idejama ili teorijama zasnovanim na superiornosti neke rase ili grupe lica izvjesne boje ili izvesnog etničkog porijekla ili



koje žele da opravdaju ili podrže svaki oblik rasne mržnje ili diskriminacije; one se obavezuju da bez odlaganja usvoje pozitivne mjere koje imaju za cilj da ukinu svako podsticanje na takvu diskriminaciju, ili na svako djelo diskriminacije, i, u tom cilju, vodeći računa o načelima navedenim u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i o pravima koja su izričito navedena u članu 5 ove Konvencije, one se naročito obavezuju:

- a) da utvrde kao krivično djelo svaku širenje ideja zasnovanih na superiornosti ili rasnoj mržnji, svako podsticanje na rasnu diskriminaciju, kao i sva djela nasilja, ili izazivanje na takva nasilja, uperena protiv svih rasa ili svake grupe lica druge boje ili drugog etničkog porijekla, kao i pružanje pomoći rasističkim aktivnostima, podrazumijevajući tu i njihovo finansiranje;
- b) da proglose za nezakonite i da zabrane organizacije i aktivnosti organizovane propagande i svaku drugu vrstu propagandne aktivnosti koji podstiču na rasnu diskriminaciju i koji je pomažu, kao i da proglose da je učešće u ovim organizacijama ili u njihovim aktivnostima zakonom kažnjivo djelo;
- c) da ne dozvole javnim vlastima niti javnim nacionalnim ili lokalnim ustanovama da podstiču na rasnu diskriminaciju ili da je pomažu.

## Član 5.

Prema osnovnim obavezama navedenim u članu 2 ove Konvencije, države članice se obavezuju da zabrane i da ukinu rasnu diskriminaciju u svim njenim oblicima i da garantuju pravo svakome na jednakost pred zakonom bez razlike na rasu, boju ili nacionalno ili etničko porijeklo, naročito u pogledu uživanja sledećih prava:

- a) prava na jednak postupak pred sudovima i svakim drugim sudskim organom;
- b) prava na bezbjednost lica i zaštitu države od nasilja i zlostavljanja bilo od strane vladinih službenika, bilo od svakog lica, grupe ili ustanove;
- c) političkih prava, naročito prava učešća na izborima, prava glasa i kandidature prema sistemu opštег i jednakog prava glasa, prava učestvovanja u vlasti kao i u upravljanju javnim poslovima,



na svim nivoima, i prava pristupa, podjednakim uslovima, javnim funkcijama;

d) ostalih građanskih prava, naročito:

i) prava da se slobodno kreću i izaberu svoje boravište u državi;

ii) prava da napuste svaku zemlju, podrazumijevajući svoju, i prava povratka u svoju zemlju;

iii) prava na državljanstvo;

iv) prava na sklapanje braka i izbora supružnika;

v) prava svakog lica na svojinu, kao pojedinca ili u zajednici;

vi) prava na nasleđivanje;

vii) prava na slobodu misli, savjesti i vjere;

viii) prava na slobodu mišljenja i izražavanja;

ix) prava na slobodu mirnog zbora i udruživanja;

e) ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, naročito:

i) prava na rad, na slobodan izbor rada, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na zaštitu u slučaju nezaposlenosti, na jednaku zaradu za jednak rad, na pravičnu i zadovoljavajuću nagradu;

ii) prava na osnivanje sindikata i učlanjivanje u njih;

iii) prava na stan;

iv) prava na zdravlje, lekarsku pomoć, socijalno osiguranje i korišćenje socijalnih službi;

v) prava na obrazovanje i stručno osposobljavanje;

vi) prava učešća, pod jednakim uslovima, u kulturnim aktivnostima;

f) prava pristupa na sva mesta i službe namijenjene javnoj upotrebi kao što su prevoz, hoteli, restorani, kafane, priredbe i parkovi.

## Član 6.

Države članice obezbijediće svakom licu pod svojom jurisdikcijom stvarnu zaštitu i pravo na žalbu \*pravni lijek\* pred nacionalnim sudovima i ostalim nadležnim državnim organima protiv svih djela rasne diskriminacije koja bi, suprotno ovoj Konvenciji, povrijedila njegova individualna prava da od ovih sudova traži zadovoljenje ili pravednu i odgovarajuću naknadu za svaku štetu koju bi mogla da mu nanese takva diskriminacija.

*I*  
*O*

## **Član 7.**

Države članice obavezuju se da preduzmu hitne i efikasne mjere, naročito u oblasti nastave, vaspitanja, kulture i informisanja radi borbe protiv predrasuda koje vode rasnoj diskriminaciji, i pomaganja razumijevanja, tolerancije i priateljstva među narodima, rasnim ili etničkim grupama, kao i unaprijeđenja ciljeva i načela Povelje Ujedinjenih nacija, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i ove Konvencije.

## **DRUGI DIO**

## **Član 8.**

1. Ustanovljava se Komitet za ukidanje rasne diskriminacije (u daljem tekstu: Komitet), sastavljen od osamnaest stručnjaka poznatih po svojim visokim moralnim kvalitetima i svojoj nepristrasnosti, koje među svojim državljanima biraju države članice a koji zasedaju u ličnom svojstvu, s tim što se vodi računa o pravednoj geografskoj podjeli i zastupljenosti raznih oblika civilizacije, kao i glavnih pravnih sistema.
2. Članovi Komiteta biraju se tajnim glasanjem prema listi kandidata koje odrede države članice. Svaka država članica može da odredi kandidata koji je njen državljanin.
3. Prvi izbor održće se šest mjeseci poslije stupanja na snagu ove Konvencije. Tri mjeseca prije svakog izbora, generalni sekretar Organizacije ujedinjenih nacija dostavlja pismo državama članicama pozivajući ih da podnesu kandidature u roku od dva mjeseca. Generalni sekretar sastavlja spisak svih tako određenih kandidata, po abecednom redu, s naznačenjem država članica koje su ih odredile i dostavlja ga državama članicama.
4. Članovi Komiteta biraju se na sastanku država članica koji saziva generalni sekretar u sjedištu Organizacije ujedinjenih nacija. Na tom sastanku, na kome kvorum čine dvije trećine država članica, za članove Komiteta biraju se kandidati koji dobiju

*I*  
*I*

najveći broj glasova i apsolutnu većinu predstavnika država članica koji su prisutni i koji glasaju.

5. a) Članovi Komiteta biraju se na četiri godine. Međutim, mandat devet članova izabralih na prvom glasanju ističe posle dvije godine; odmah poslije prvog izbora predsjednik Komiteta izvlači kockom imena ovih devet članova;

b) Radi popune eventualno upražnjenih mesta, država članica čiji je stručnjak prestao da obavlja svoje funkcije člana Komiteta imenuje drugog stručnjaka među svojim državljanima, pod rezervom odobrenja Komiteta.

6. Države članice snose troškove članova Komiteta za period u kome ovi obavljaju funkcije u Komitetu.

## **Član 9.**

1. Države članice obavezuju se da radi razmatranja pred Komitetom podnesu generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija izvještaj o zakonskim, sudskim, administrativnim ili drugim mjerama koje donesu a koje daju dejstvo odredbama ove Konvencije:

a) u roku od godine dana, računajući od stupanja na snagu Konvencije za svaku zainteresovanu državu u pogledu onoga što se na nju odnosi i b) zatim, svake dve godine, a osim toga, svaki put kada Komitet to zatraži. Komitet može da zatraži naknadna obavještenja od država članica.

2. Komitet podnosi svake godine Generalnoj skupštini Organizacije ujedinjenih nacija, preko generalnog sekretara, izvještaj o svom radu i može da daje sugestije i preporuke opštег karaktera na osnovu razmatranja izvještaja i obavještenja dobijenih od država članica. On upoznaje Generalnu skupštinu s ovim sugestijama i preporukama opštег karaktera, a u datom slučaju i sa primedbama država članica.

## **Član 10.**

1. Komitet donosi svoj poslovnik.

2. Komitet bira svoj sekretarijat za period od dvije godine.

3. Generalni sekretar Organizacije ujedinjenih nacija obezbijediće

sekretara Komiteta.

1  
2

4. Sjednice Komiteta održavaće se po pravilu u sedištu Organizacije ujedinjenih nacija.

## Član 11.

1. Ako jedna od država članica smatra da neka druga država članica ne primjenjuje odredbe ove Konvencije, ona može da skrene pažnju Komiteta na ovo pitanje. Komitet izvještava o tome zainteresovanu državu članicu. U roku od tri mjeseca zainteresovana država podnosi Komitetu pismeno objašnjenje ili izjavu kojom objašnjava pitanje i, u datom slučaju, naznačava mjere koje bi navedena država mogla da preduzme radi rješenja ove situacije.

2. Ako se u roku od šest mjeseci, računajući od dana prijema originalnog saopštenja od strane zainteresovane države, ne riješi pitanje na zadovoljavajući način za obje države, putem dvostranih pregovora ili putem svakog drugog postupka kojim raspolažu, jedna i druga država ima pravo da ga ponovo podnese Komitetu upućujući jedno saopštenje Komitetu, a drugo zainteresovanoj državi.

3. Komitet može da bude nadležan za rješavanje pitanja, koje mu je podnijeto shodno tački 2 ovog člana, samo ako se prethodno uverio da su bila iskorišćena i iscrpljena sva raspoloživa pravna sredstva unutrašnjeg prava prema opšte priznatim načelima međunarodnog prava. Ovo pravilo ne primjenjuje se ako postupci po žalbama prelaze razumne rokove.

4. Za svako pitanje koje mu je podnijeto na rješavanje Komitet može da zatraži od država članica da mu pruže sva potrebna naknadna objašnjenja.

5. Kad Komitet razmatra neko pitanje shodno ovom članu, zainteresovane države članice imaju pravo da odrede predstavnika koji će bez prava glasa učestvovati u radu Komiteta za sve vrijeme rasprave.

## Član 12.

1. a) Pošto Komitet dobije i podrobno razmotri sva obavještenja koja smatra potrebnim, predsjednik imenuje *ad hoc* Komisiju za izmirenje (u daljem tekstu: Komisija) sastavljenu od pet lica uz

*I*  
*3*

potpun i jednoglasan pristanak strana u sporu; Komisija stavlja svoje dobre usluge na raspolaganje zainteresovanim državama, kako bi se postiglo prijateljsko rješenje pitanja zasnovano na poštovanju ove konvencije.

b) Ako države članice u sporu u roku od tri mjeseca ne postignu sporazum o potpunom ili delimičnom sastavu Komisije, članovi Komisije koje nisu dobili pristanak država članica biraju se tajnim glasanjem među članovima Komiteta, dvotrećinskom većinom članova Komiteta.

2. Članovi Komisije zasijedaju u ličnom svojstvu. Oni ne moraju biti državljeni jedne od država članica u sporu niti države koja nije članica ove konvencije.

3. Komisija bira svog predsjednika i donosi svoj poslovnik.

4. Komisija održava svoje redovne sastanke u sjedištu Organizacije ujedinjenih nacija ili na bilo kom drugom odgovarajućem mjestu koje određuje Komisija.

5. Sekretarijat predviđen u tački 3 člana 10 ove Konvencije pruža isto tako svoje usluge Komisiji svaki put kad neki spor između država članica ima za posledicu obrazovanje komisije.

6. Sve troškove članova Komisije snose, isto tako, države članice u sporu na osnovu predračuna generalnog sekretara Organizacije ujedinjenih nacija.

7. U slučaju potrebe, generalni sekretar je ovlašćen da isplati troškove članovima Komisije prije nego što države članice u sporu do naknade troškove shodno tački 6 ovog člana.

8. Obavještenja koja Komitet dobije i podrobno razmotri stavlju se na raspolaganje Komisiji, koja može da zatraži od zainteresovanih država da joj dostave svako odgovarajuće naknadno obavještenje.

### **Član 13.**

1. Pošto razmotri pitanje u svim njegovim vidovima, Komisija priprema i podnosi predsjedniku Komiteta izvještaj koji sadrži njene zaključke o svim činjeničnim pitanjima u vezi sa sporom između strana sa preporukama koje smatra cijelishodnim za rješavanje spora na prijateljski način.



2. Predsjednik Komiteta dostavlja izvještaj Komisije svakoj državi članici u sporu. Ove države obavještavaju predsjednika Komiteta, u roku od tri mjeseca, da li prihvataju ili ne preporuke koje su sadržane u izvještaju Komisije.
3. Po isteku roka predviđenog u tački 2 ovog člana, predsjednik Komiteta dostavlja izvještaj Komisije i izjave zainteresovanih članica ostalim državama članicama Konvencije.

## Član 14.

1. Svaka država članica može da izjavи u svakom trenutku da priznaje nadležnost Komiteta da prima i razmatra saopštenja lica ili grupa lica pod njenom jurisdikcijom koja se žale da su žrtve povrede od strane te države članice u pogledu bilo kog prava pomenutog u ovoj Konvenciji. Komitet neće prihvati nijedno saopštenje koje se odnosi na državu članicu koja nije dala ovakvu izjavu.
2. Svaka država članica koja da izjavu shodno tački 1 ovog člana može da obrazuje ili odredi organ, u okviru svog nacionalnog pravnog poretku, koji je nadležan da prima i razmatra predstavke lica ili grupa lica pod jurisdikcijom ove države, koji se žale da su žrtve povrede bilo kog prava pomenutog u ovoj Konvenciji a koji su iscrpjeli ostala raspoloživa lokalna pravna sredstva.
3. Zainteresovana država članica upućuje izjavu, datu shodno tački 1 ovog člana, kao i ime svakog organa obrazovanog ili određenog shodno tački 2 ovog člana generalnom sekretaru  
Organizacije ujedinjenih nacija koji jednu njenu kopiju dostavlja ostalim državama članicama. Izjava može da se povuče svakog trenutka putem saopštenja koje se upućuje generalnom sekretaru, ali ovo povlačenje ne odnosi se na saopštenja koja su već podnjeta Komitetu.
4. Organ ustanovljen ili određen shodno tački 2 ovog člana treba da vodi registar predstavki, a ovjerene kopije registra deponuju se svake godine kod generalnog sekretara na odgovarajući način, s tim što se sadržina ovih kopija ne objavljuje u javnosti.
5. Ako ne dobije saglasnost organa koji je ustanovljen ili određen shodno tački 2 ovog člana, podnositelj predstavke ima pravo da se, u roku od šest meseci, u ovom cilju obrati Komitetu.



6. a) Komitet, na povjerljiv način, sa svakim saopštenjem upoznaje državu članicu koja je navodno povrijedila bilo koju odredbu Konvencije, ali identitet lica ili grupa zainteresovanih lica ne može se otkriti bez izričitog odobrenja tog lica ili grupe lica. Komitet ne prima anonimna saopštenja.

b) Posle tri mjeseca, ova država dostavlja pismenim putem Komitetu objašnjenja ili izjave koje razjašnjavaju pitanje i naznačava, u datom slučaju, mjere koje bi se mogle preduzeti za rješenje situacije.

7. a) Komitet razmatra saopštenja vodeći računa o svim obavještenjima koja su mu podnijeli zainteresovana država članica i podnositelj predstavke. Komitet ne razmatra saopštenje podnosioca predstavke dok ne provjeri da li je ovaj iscrpio sva unutrašnja raspoloživa pravna sredstva. Međutim, ovo pravilo ne primjenjuje se ako postupci po žalbama prelaze razumne rokove. b) Komitet upućuje svoje sugestije i eventualne preporuke zainteresovanoj državi članici i podnosiocu predstavke.

8. Komitet unosi u svoj godišnji izvještaj kratku sadržinu ovih saopštenja, a u datom slučaju, kratku sadržinu objašnjenja i izjava zainteresovanih država članica i svojih sopstvenih sugestija i preporuka.

9. Komitet je nadležan da vrši funkcije predviđene u ovom članu samo ako je najmanje deset država članica Konvencije vezano izjavama koje su date shodno tački 1 ovog člana.

## Član 15.

I. U očekivanju ostvarenja ciljeva Deklaracije o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima, sadržanoj u rezoluciji 1514 (XV) Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija od 14. decembra 1960. godine, odredbe ove Konvencije ni u čemu ne ograničavaju pravo na predstavku koje ovim narodima daju drugi međunarodni instrumenti ili Organizacija Ujedinjenih nacija ili njene specijalizovane ustanove.

2. a) Komitet, ustanovljen shodno tački 1. člana 8. ove Konvencije, prema kopiji predstavki koje dolaze od organa Organizacije Ujedinjenih nacija, a bave se pitanjima u neposrednoj vezi sa principima i ciljevima ove Konvencije,

*l*  
6

izražava mišljenje i daje preporuke u vezi sa pripremljenim predstavkama prilikom razmatranja predstavki stanovnika teritorija pod starateljstvom ili neautonomnih teritorija ili svake druge teritorije na koju se primenjuje rezolucija 1514 (XV)

Generalne skupštine u vezi sa pitanjima pomenutim u ovoj Konvenciji, a koja su podnijeta na rješavanje ovim organima.

b) Komitet prima od nadležnih organa Organizacije Ujedinjenih nacija kopiju izvještaja o zakonskim, sudskeim, administrativnim ili drugim mjerama u neposrednoj vezi sa principima i ciljevima ove Konvencije koje su administrativne sile primjenile na teritorije pomenute u stavu a) ove tačke i izražava mišljenja i daje preporuke ovim organima.

3. Komitet u svoje izveštaje Generalnoj skupštini uključuje kratak pregled predstavki i izvještaja koje je primio od organa Organizacije Ujedinjenih nacija, kao i svoja mišljenja i preporuke pitanju ovih predstavki i izveštaja.

4. Komitet upućuje molbu generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija da mu dostavi sve podatke koji se odnose na ciljeve ove Konvencije kojima raspolaže u pitanju teritorija pomenutih u stavu a) tačke 2 ovog člana.

## Član 16.

Odredbe ove Konvencije, u vezi sa mjerama koje treba preduzeti radi rješenja nekog spora ili neke žalbe, primjenjuju se bez štete po ostale postupke za rješavanje sporova ili žalbi o pitanju diskriminacije predviđene u osnovnim instrumentima Organizacije

Ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih ustanova ili u Konvencijama koje su usvojile ove organizacije i ne sprečavaju države članice da primijene druge postupke za rješenje nekog spora shodno opštim ili posebnim međunarodnim sporazumima koji ih vezuju.



## **TREĆI DIO**

### **Član 17.**

1. Ova Konvencija otvorena je za potpisivanje svakoj državi članici Organizacije Ujedinjenih nacija ili članu bilo koje njene specijalizovane ustanove, svakoj državi članici Statuta Međunarodnog suda pravde, kao i svakoj drugoj državi koju Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija pozove da postane članica Konvencije.

2. Ova Konvencija podleže ratifikaciji, a ratifikacioni instrumenti deponuju se kod generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija.

### **Član 18.**

1. Ovoj Konvenciji može pristupiti svaka država pomenuta u tački 1 člana 17 Konvencije.

2. Pristupanje se vrši deponovanjem instrumenta o pristupanju kod generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija.

### **Član 19.**

1. Ova Konvencija stupa na snagu tridesetog dana od dana deponovanja kod generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija dvadeset sedmog ratifikacionog instrumenta ili instrumenta o pristupanju.

2. Za svaku državu koja ratificuje ovu Konvenciju ili joj pristupi posle deponovanja dvadeset sedmog ratifikacionog instrumenta ili instrumenta o pristupanju, ova Konvencija stupa na snagu tridesetog dana od dana deponovanja od strane ove države ratifikacionog instrumenta ili instrumenta o pristupanju.

### **Član 20.**

1. Generalni sekretar Organizacije ujedinjenih nacija primiće tekst sa rezervama koje budu učinjene u trenutku ratifikovanja ili pristupanja i saopštiće ga svim državama koje su članice ove

*I*  
8

Konvencije ili mogu to da postanu. Svaka država koja stavi prigovor na rezervu obavijestiće generalnog sekretara, u roku od devedeset dana računajući od dana ovog saopštenja, da ne prihvata ovu rezervu.

2. Nikakva rezerva koja bi bila nesaglasna sa predmetom i ciljem ove Konvencije ne može biti odobrena, kao ni ona rezerva koja bi imala za rezultat da predlaže rad bilo kojeg organa koji je ustanovila Konvencija. Smatra se da rezerva pripada naprijed navedenim kategorijama ako najmanje dvije trećine država članica Konvencije stave prigovor.

3. Rezerve mogu da se povuku u svakom trenutku putem saopštenja upućenog generalnom sekretaru. Saopštenje stupa na snagu od dana njegovog prijema.

### **Član 21.**

Svaka država članica može da otkaže ovu Konvenciju putem saopštenja upućenog generalnom sekretaru Organizacije

Ujedinjenih nacija. Otkaz stupa na snagu po isteku perioda od jedne godine, računajući od dana kada je generalni sekretar primio ovo saopštenje.

### **Član 22.**

Svaki spor između dvije ili više država članica u vezi sa tumačenjem ili primjenom ove Konvencije, koji se ne riješi putem pregovora ili po postupku izričito predviđenom ovom Konvencijom iznosi se, na zahtjev bilo koje od strana u sporu, pred

Međunarodni sud pravde da on o njemu rješava, osim ako se strane u sporu ne dogovore o nekom drugom načinu rješavanja.

### **Član 23.**

1. Svaka država članica može da uputi u svakom trenutku zahtjev za reviziju ove Konvencije putem pismenog saopštenja upućenog generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija.

2. Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija rješava, u datom slučaju, o mjerama koje treba preduzeti u vezi sa ovim zahtjevom.

*l*  
*9*

## **Član 24.**

Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih nacija obavještava sve države navedene u tački 1 člana 17 ove konvencije o:

- a) potpisima stavljenim na ovu Konvenciju i o ratifikacionim instrumentima instrumentima o pristupanju deponovanim shodno članovima 17 i 18;
- b) datumu stupanja na snagu ove Konvencije shodno članu 19;
- c) saopštenjima i izjavama primljenim shodno članovima 14, 20 i 23;
- d) otkazima saopštenim shodno članu 21

## **Član 25.**

1. Ova Konvencija čiji su engleski, kineski, španski, francuski i ruski tekst podjednako vjerodostojni, deponuje se u arhivi Organizacije Ujedinjenih nacija.
2. Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih nacija po jednu ovjerenu kopiju ove Konvencije dostavlja svim državama koje pripadaju bilo kojoj od kategorija pomenutih u tački 1 člana 17 Konvencije.

